



Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
<p><b>Mehopolo ya motheo, bokgoni le boleng</b></p>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 2, 5 le bo 10 ho fihlela ho 100 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ho feta/1 ka tlaase</li> </ul>	<p><b>Balla:(e hokantswe le dipaterone tsa dinomoro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 1, 2, le bo 5 ho fihlela ho 150 ((ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ho feta/1 ka tlaase</li> <li>2 ho feta/2 ka tlaase</li> <li>5 ho feta/ 5 ka tlaase</li> <li>Dipalo kopanngwa ho fihlela ho 10</li> </ul>	<p><b>Balla: (e hokantswe le dipaterone tsa dinomoro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 2, 5, le bo 10 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlophisa dinomoro</li> <li>Smallest/biggest number</li> <li>Dipalo kopanngwa ho fihlela ho 10</li> <li>Dintlha tsa ho kopanya ho fihlela ho 20</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 2, le bo 3 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ke nomoro efe e dipakeng?</li> <li>3 ho feta/3 ka tlaase</li> <li>Dintlha tsa ho tlosa ho fihlela ho 20</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 3le bo 5 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20</li> <li>Ho atisa (2 times and 5 times table)</li> <li>Doubling and halving</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 3 le bo 10 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Multiplication (3 times table)</li> <li>3 ho feta/3 ka tlaase</li> <li>10 ho feta/ 10 ka tlaase</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 2le bo 4 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20</li> <li>2 ho feta/2 ka tlaase</li> <li>4 ho feta/ 4 ka tlaase</li> <li>Ho atisa (tafole ya katiso ya 4 times table)</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 3 le bo 4 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20</li> <li>Ho atisa (tafole ya katiso ka 2 - 5)</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 3, 4 le bo 10 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20</li> <li>Ho atisa (tafole ya katiso ka 2 - 5)</li> </ul>	<p><b>Balla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pele le morao ka bo 2, 3 le bo 4 ho fihlela ho 200 (ho tloha dikatisong dife kapa dife)</li> </ul> <p><b>Dipalo tsa hlooho (Menthele):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20</li> <li>Ho atisa (tafole ya katiso ka 2 - 5)</li> <li>Multiples of 10</li> </ul>
	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho bala dintho tse tshwarehang ka ho dihlopha ho fihlela ho 100 (lekanya le ho bala ka tshepahalalo)</li> <li>Qetella tatellano ya dinomoro ho fihlela ho100</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elellwa, hlwaya, ho bala le ho ngola disimbole tsa dinomoro ho fihlela ho 200</li> <li>Ngola Mabitso a dinomoro ho fihlela ho 100</li> <li>Hlopha le ho bapisa (&lt;, &gt;, =) dinomoro tse felletseng ho fihlela ho 99</li> <li>Hlophisa ho tloha ho e kgolohadi ho ya ho e nyenyane,</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho kopanya le ho tlosa mathata a dinomoro tsa didijiti tse 2 ka dikarabo ho fihlela ho 99 maamong le maamong a lokolohileng.</li> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong, maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 99 (ho sebetsa dipalo maamong a lokolohileng)</li> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong, maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul> <p><b>Kgobokanya le kabo ho lebisang ho arola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul> <p><b>Kgobokanya le kabo ho lebisang ho arola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a</li> </ul>	<p><b>NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a lokolohileng le ho hlalosa mathata a dipalo tse kenyelletsang ho atisa ka dikarabo ho fihlela ho 50. (5, 2, 3 le tafole ya katiso ka 4)</li> </ul> <p><b>Kgobokanya le kabo ho lebisang ho arola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong a</li> </ul>	<p>POELETSO ya Kotara ya 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho kopanya le ho tlosa</li> <li>Ho atisa le ho arola</li> </ul>

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho bala le ho ngola disimbole tsa dinomoro ho fihlela ho 100</li> <li>• Ngola Mabitso a dinomoro 1 ho fihlela ho 30</li> <li>• Tseba hore dijiti e nngwe le e nngwe e emela eng.</li> <li>• Qhaqholla nomoro ya didijiti tse pedi ho fihlela ho dikatiso tsa leshome le metso/bo nngwe</li> <li>• Hlwaya le ho bolela boleng dijiti ka nngwe</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 1, 2, 3</b></p>	<p>e nyane ho le e lekana le, ho fihlela ho 99</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qhaqholla nomoro ya didijiti tse pedi ho fihlela ho dikatiso tsa leshome le metso/bo nngwe</li> <li>• Hlwaya le ho bolela boleng dijiti ka nngwe</li> <li>• Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maamong le tsa mathata a kenyelletsang ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20.</li> <li>• Sebedisa Matshwao a loketseng (+, -, =, <math>\square</math>)</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 4, 17, 18, 19</b></p>	<p>dikarabo ho fihlela ho 50. (tafole ya katiso ya 5 le ya 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikamano pakeng tsa phetapheto ya ho kopanya le ho atisa</li> <li>• Sebedisa Matshwao a loketseng (+, =, x, <math>\square</math>)</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 20 a &amp; b, 24</b></p> <p><b>PFA: Dipaterone, Difankshene le Aljebra</b></p> <p><b>Dipaterone tsa Jeometri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopisa, Atolosa le ho hlalosa ka mantswe <ul style="list-style-type: none"> <li>• dipaterone tse bonolo tse etswang ka dintho tse tshwarehang</li> </ul> </li> <li>• Bopa dipaterone tsa hao tsa Jeometri ka dintho tse tshwarehang</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 9, 29</b></p> <p><b>Sebaka le Sebopeho:</b></p> <p><b>Dintho tsa 3-D:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolela, elellwa, hlalosa, hlopha, le ho bapisa dintho tsa 3-D</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso Act 10</b></p>			<p><b>Tjhelete: (e hokantswe le kopanya, tlosa le atisa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elellwa le ho hlwaya tjhelete ya tshepe ya Afrika Borwa (5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5, le tjhelete ya pampiri R10, R20, R50), le ho rarolla mathata a tjhelete ho fihlela ho R20.</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 21 a &amp; b, 26</b></p> <p><b>Mometho</b></p> <p><b>Nako:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolela nako ya dihora tse 12 ka dihalofo tsa dihora, dikotara tsa hora le metsotso tshupanakong ya manaka le tshupanakong ya dijithale</li> <li>• Sebetsa bolelele ba nako le ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> <li>• ho fetola mahareng a matsatsi le dibeke</li> <li>• ho fetola mahareng a dibeke le dikgwedi</li> <li>• Sebedisa diwatjhe ho bala bolelele ba nako ka dihora, halofo tsa dihora le kotara ya hora</li> </ul> </li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 12, 32</b></p>		<p>lokolohileng le ho hlalosa ditharollo tsa mathata tse kenyllleditsang ho aba ka ho lekana le ho bokeletsa ho fihlela 50 ka 2, 5 le 10 (ka dikarabo tse kenyelletsang ho sa saleng)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa Matshwao a loketseng (<math>\div</math>, =, <math>\square</math>)</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 23, 30 a &amp; b,</b></p> <p><b>Ho sebetsa ka Datha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokella datha ka Phaposi kapa sekolo ho araba dipotso tse bontshwang ke titjhere.</li> <li>• Sebedisa dithali ho rekota datha ka mekgahlelo eo ho fannweng ka yona.</li> <li>• Hlahisa datha ho <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditafole</li> <li>• Dikerafo tsa diboloko</li> </ul> </li> <li>• Buisanang le ho araba dipotso ka datha tse hlahang ho ditafole le dikerafo tsa diboloko (Ho nka qeto le ho manolla datha).</li> </ul> <p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 16, 22</b></p>		<p><b>DBE Buka ya mosebetsi: Tlhakiso 27, 28</b></p>

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
<b>Mawa</b>	Ho bala dintho ka mokgwa o fetang 1: Ho bala ho hlalefileng (ho hlopha): Ho bala ka dikatiso: Molapalo	Mokgwa wa ho atolosa palo (Expanded Notation), ho bopa, ho qhaqholla, Molapalo	Molapalo Ho qhaqholla Ho bopa Daekeramo ya Array (Lethathamo) Tafole ya katiso	Molapalo Ho qhaqholla Ho aha Daekeramo ya Array Tafole ya katiso Palopedi le ho hafola Ho bala ka bo 2, 3, 4, 5, 10	Daekeramo ya Array Tafole ya katiso Ho bala ka bo 5-Tafole ya Thali					
<b>Ho hloka-hala ha tsebo ya pele</b>	Sehlopheng sa 2 barutwana ba lokela hore ba be ba ithutile ho: • Balla pele le morao ho tloha ho 0 ho fihlela ho 200. • Elellwa, ho bala le ho ngola disimbole tsa dinomoro ho fihlela ho 200. • Ngola Mabitso a dinomoro ho fihlela ho 100	Sehlopheng sa 2 barutwana ba lokela hore ba be ba ithutile ho: • Kopisa, Atolosa le ho hlalosa tatellano e bonolo ya dinomoro ho fihlela bonyane ho 200, e kenyelletsang ho balla pele le morao ka bo nngwe. • Balla pele ka bo10, 5, 4, 3 le bo 2 ho fihlela ho 200. • Sebedisa dithusa thuto, ditshwantsho, melapalo, ho qhaqholla le ho bopa dinomoro ho rarolla le ho hlalosa mathata a dipalo le ho sebetsa dipalo. • Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maemong le ho hlalosa sephetho sa hao se kenyelletsang ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo ho fihlela ho 50. • Dipalo kopanngwa ho fihlela ho 10 le ho sebedisa matshwao a lokelang: +, -, =□	• Sebedisa dithusa thuto, ditshwantsho, melapalo, ho qhaqholla le ho bopa dinomoro ho rarolla le ho hlalosa mathata a dipalo le ho sebetsa dipalo • Rarolla mathata a dipalo tsa mantswe maemong le ho hlalosa sephetho sa hao se kenyelletsang ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo ho fihlela ho 99. • Dipalo kopanngwa ho fihlela ho 10 le ho sebedisa Matshwao a loketseng: +, -, x, =, □ • Sebedisa puo ho bua ka dintho tsa 3-D	• Bolela nako ya dihora tse 12 ka dihora le dihalofo tsa dihora • Bolela le ho hlahlamanya matsatsi a beke. • Bolela le ho hlahlamanya dikgwedi tsa selemo • Dipalo kopanngwa ho fihlela ho 10 • Tsebo hoseng, mantsiboya le bosiu • Tsebo ya ditjhelete tsa Afrika Borwa.	• Rarolla le ho hlalosa ditharollo ho mathata a etswang a kenyelletsang ho etsa dihlopha le ho arola ho lekanang • Ho kopanya le ho tlosa bakeng sa manolla ya dikerafo. • Hlahisa datha kerafong ya ditshwantsho					
<b>Dithusa thuto</b> (tse ding ntle le textbook) ho ntlafatsa thuto	• DBE <b>Buka ya mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi / buka ya mosebetsi wa phaposi • Dintho tse tshwarehang • Tjhate ya dinomoro ya 100	• 100 board • DBE <b>Buka ya mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi / buka ya mosebetsi wa phaposi • Dibadi, abakhase, • DBE <b>mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi/ buka ya mosebetsi wa phaposi	• Dibadi, abacus • DBE <b>Buka ya mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi / buka ya mosebetsi wa phaposi • Pampiri, dikere, dipensele, dithutswana, dikwahelo tsa dibotlolo. • Mabokose a mollo a se nang letho, dikgwele, dirula, Lebanta la ho metha	• Dikhalendara • Tshupanako ya manaka • DBE <b>Buka ya tshebetso</b> • Leqephe la mosebetsi/ buka ya mosebetsi wa phaposi	• Dibadi, dikotlolo tsa dipolasitiki, didikadikwe tse radilweng fatshe. • DBE <b>Buka ya mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi/ buka ya mosebetsi wa phaposi	• DBE <b>Buka ya mosebetsi</b> • Leqephe la mosebetsi/ buka ya mosebetsi wa phaposi				

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
	morutwana ka mong • Dikarete tsa mosebetsi									
<b>Tekanyetso e seng ya semmuso</b>	Ho lekola e le Mohopolo wa motheo, bokgoni le boleng ba tse ka hodimo.									
<b>SBA (Tekanyetso ya semmuso)</b>			<b>Tsa molomo:</b> • Dinomoro, Matshwao le Dikamano	<b>Tse ngolwang:</b> • Dinomoro, Matshwao le Dikamano	<b>Tse etswang:</b> • Sebaka le sebopeho • Dipaterone, Difankshene le aljebra	<b>Tse ngolwang:</b> • Dinomoro, Matshwao le Dikamano • Sebaka le sebopeho	<b>Tsa molomo:</b> • Mometho	<b>Tse ngolwang:</b> • Dinomoro, Matshwao le Dikamano • Mometho • Ho sebetsa ka Datha	<b>Tse etswang:</b> • Mometho	